


731

K34/97 J. Mamabolo.

P1 - 80*

731 731 AM 18/97
Native Folklore. SEP 17 1945



Jacob Mamabolo 7 Rec. Sept. 12
1945 7.31

PP. 1-80 SFTOGO SA, BabaTshha

Dinonusane

K 84/97

F kile yare ele

F kile yare ele Mosadi ana le
ngwana wa ngwahandana, ka tsatsi le lengwe
a napa are, xo mmawo, "Mma"; Ke nyeka
xoya xo etela xa Mmone, "Byale feto feto"
Xa Mmone ea Ngwananyana. Yoo e
e le ka mose xo Noka.

Byale xe baselsa ba phethille leelo
Morwedi wa xaxwe, a mmotsa zore o
se. Ke watla ka lselo ya ka xo dimo
O He ka yu ka face, yaka xodimo xana
le Manyoro-nyoro. Byale xo sasa xe
boesa, Anapa amolokisetsa Mefaxa,
A lsea Mabele a thselo ka serotwaneng
A lsea Ngwana wa xarwé a mopopula
Kia mohlaneng a swala a lloro, a sepele
asepela. Xe afihla Koa nokeng a sesa
xopola laelo ya molisadi wa xaxwe.

131 2 34/97
a Isela ka Isela ya ka xadimo
alesa yaka fase. Xe adusé a sepele
akwua selo sere: Manyoro-nyoro

A thoma are: Manyoro-nyoro e yatoma
Mma woile e ya loma;
A ts̄ea mabe eth̄elela yaja, yena
adulſe ath̄ala, Xe a dulſe a ga th̄aba
Xa bedi a kwa; ere Manyoro-nyoro are:--
Manyoro-nyoro e ya loma
Mma woile e ya loma.
Ts̄ela kegaka ~~re~~^{fase} dimo eyatoma
Ka ts̄ea ka ya Kodimo eye loma
Ob flora a sepele yce thoma Manyoro-nyoro
Manyoro-nyoro; eyalo.
Mma woile e ya loma
Ts̄ela ka yaka fase eyatoma
Ka ts̄ea ka ya wa qadim, eyatoma
Byale ſe ſe ſe a e file Serolwana,
a z̄fa-thari ya ngurana yajra ya felſa
a molatela a kwa e re Manyoro-nyoro

7:31

3

K34/97

Are Manyoro-nyoro e ya loma

Mma waile eyaloma

Lela ke yaka fare eyaloma

Kai ūea ka yaka godimo eyaloma

A efa diklo fa ngwana ya fetča yamo-
latela yare

Monjoro-nyoro e ya loma

Mma waile e ya loma

Lela ke yaka fare e ya loma

Kai ūea ka yaka fare e ya loma

A ūea ngwana a tlahlakatt yaja

Biale a setše a eyo fihla za

Mmame ya xaxwa. A ethšabu afihla

Xe afihla yona moa a fa botsa

Seo semodire xelšeng tseleng ya
leelo ta zo ya za mmame ya xaxwe

Xe phōfōlō ye kxolo Manyoro-nyo-
ro e fihla! Banna ka mokha ba e thša-
ba, ya bolaya, ke mosimanyana a tel le-
lee, Ba nupa fa mmeya kxoši ya sedala

~~~~~JM~~~~~

15

4

K34/97

2

Banayana Ba ba hlanziny kongeng

To hile yare ele Banayana baba hlanzabale ~~kongeng~~. Banayana le mya ~~mong~~ wa yona ele moruedi wa kxosi. Byale xe barabile dikong, Banaya bare a reapeang banaya batwana. Xe ~~la~~ phethile ~~tsa~~ xi ~~opeat~~ no. Ba naya bare a re ~~yolayeng~~, Motyephya Moruedi wa kxosi. Ba meswara ba mno laga tomo's batsea marapa bafa mya. Mya ya xane xaja marapo a mong wa yona, ~~la thoma~~ ~~xo ope~~ opela.

Balle Motyephya Mokvano pompo. Bare motyephya ofonne Mokvano pompo. Banaya ba mesleksa xore na mya yeo ereng. Mongwe are ere! Balle Motyephya ba mya Marapo. Banaya basware banayana bale Baba bolaya le bona.

7:31

5

K34/97 1st

3

Mosadi le Morwedi

Ehile yare ele Mosadi ana le Morwedi wa xaxwa; anapa a re ke ngaka nolšetwa Bothokeng. Mmaxwe a moxane lša, Ate o kaseke wa ſewa ke lethoka ele glosotho. Byale a tloxa 14 monria wola; Mosadi wola a dulakoa le methoka a teloxa bana. Ba lesome monria yola anapa are Mphe nqwana Omangwe keje. tbre: keya xana are xo yena; ke bolaya wena kajawen wena. Anapa emofai Omangwe amo lu, Axopola xore xe alesso Bomma mowle, Gkajayena, Attoka a thšateli - hela karabø a open are!

Hedele: Bomma ba impuditše seyo, Baere ose tšewe bothoka bothoka lša bothoka re ya d'še ba Ampha mosadi waka kanthša sengwë kaſeſſa

733

6

K34/97

Q thomaxo swara yo monqwe  
oja Medadi "athoma go Opela  
are:-

Bonma tampudise,  
fulele seya ~~to~~ bothoka

Bare se ~~sese~~ we bothoka.

Bare ~~isax~~ Bothoka re ya di ~~ischa~~  
~~fulele~~ seya ~~bothoka~~

Oja omawenê xwa sala  
ta supariq athoma xo Opela.

Suru-le--

Qfilia ka xabô Anaxela

Mmaxwe, ~~Mmaxwe~~ Mmaxwe are  
xayena: Nkabe a bolagé le  
wena alesé bana

Mphweo Samo masela  
wa nkoté --

7.21

?

K34/97 188

Ptoqueananyana le Kemipyā

Tananyana ba hile ba lakana  
bare are bolayeng Marwedi wa  
Kxoši, Ngwananyana yoo-o be ana  
le mipyā, Banapa Ba moswara  
ba m molaya, Barno e pēla sedibeng  
Xe ha zwala bare baya xae  
mipyā ya thoma xo opela yaire:

Hu-uhu- Banyana ba

Monyenolo

Babo laile monye waka  
Barno epela se dibeng

Bu ema ba thetetba mipyā ye la xare  
na e veng.

Ba eswara <sup>bolaya</sup> ba e xa tisā kia dikota

Xe ba fihla ka maSemong ya thoma  
xo opela :

Hu-uhu- ba nyana ba monye

note

Ba bo laile monye waka

731

8

K34/97

Ba mo epela te Sedibeng

Ba e Sware ba e banya  
ba, exotse le ts'a ka mallô. ya swa  
ya felala.

xe ba fihla Kong ya  
di Kalobe ya thoma

Hu-u-u-u banjana ba-monye  
notô

Ba bo bale monye waka-

Ba mo epela Sedibeng.

Mpiya yelo ya fihla ka xabo yona  
ga, Swikinya mosela, Ba ka  
mosale ba e the êkisa, Mongwê  
are ere. Ba balaile monye waka  
Yatloxa ya ba elâ pele ya  
fihla Sedibeng. ya fata.

Yave mola e fata Mongwê  
are. are e rakeng, etla mma-  
taya ba eraka, bamofata ba  
humana a sa phela, Ba morwala

731

9

K34/97:27

Ba mo iša xae, Ba fihla ba molho  
Ma ba ka melsé, a ba afola,  
Khosí, anapa a tilša dinaha iša  
diletsá, a dira mokelé, Ba binai  
Khosí anapa ore xoba tlankha ka  
xaxwe Swarang Banqwana bauwe  
bale ta tlano ore a ba bolawé  
Ayshwo Samosela nhofa

Monyana o boxa

6

Monyana o kile a sewe xa Rakxa-di  
yaxa xwé, Ba xa rākxa-di ya xaxwé  
bare o lserwe ke lapa

Manlšeboya ba napa & Bomma lswa  
le waxe bare iša melsé kanlono  
monna wa xaxo ahlape, a iša melsé  
monna wa xaxwe ahlape

Eufia monyana yoo ba bē ba mofše iši  
lše "nora, Banapa barz xo yena sepela

731

10

K34/97

Oyo robala ka kwa nting monna  
waxo ottalla a xohumana. Bosexo  
akwa noxa e Isena ka di kobong atham.

Xo Ope/a are:-

O thsakuaneng he rolofsua keng  
O thsakuaneng he kosa morolofsoa  
C thsakuaneng ka rolofwa rofswa  
Kowa monyana a thsaba  
Ke moka mmatswala a xaxwe are:-  
Na xa o tsebe xore molse wowe o  
a xile ke yena na? Robala mmal!  
Byale! xo sisa xe baya mašemong  
Ngwetsi ya ſala e koopha mothopa  
Xe alloxa a eya mašemong , xe a  
fihla a re:- Mmaloo-- Ke le belſe  
morukka watka, kak kxakala bona  
baffa o kxaola , o be a dira kohlale  
bya xo ya xo bona kNoixa

Ka mosi le xona xe baya mašemong  
xe ba fihlile magemong  
are:- mmaloo-- kete belſe

731

11

K34/97

Le sekā la ka di thaleng, Mmatōwale  
wa xaxwe are! ere keye ke xo tšiele  
lōna. Monyana ore, aowę, & kasele  
bone. Xe a fihla xae a humana  
noxa e lātīle kxerong. Afihla a na-  
mela di thate, a fihla a phutha  
dikole Tsà xaxwa a noxa a loka  
qagabó. Naxa yare xo bona, xore  
mosadi wayona tya m ya noxa yamo-  
lakela, Ngwananyana a thoma xo  
Opela are!

Mmaipi a thunya mma we  
Mmaipi thunya talema kxole-  
kxole

Xe a fihla xaxabó  
yaba noxa le yona e mošetsé moraxó  
e opela ere!

Keyo hwa ke boni mosili waka  
keyo hwa ke boni mosadi waka!  
A zihla ka xabó anaxela se setlang  
Banna batšea marumo le dilepē le

731

12

K34/97

Mabottôlô ba e thea ba e bola  
ba e lesa ya bôla. Mola e bodile  
ya tsîwa lessxang la bolse-bolse  
ya napa ya ba monna wâ  
mongana yoo la, a napa a  
dula xana kuua boxweng  
Mphwo sa mozele nkola -

Thebole le ngwana

7

Ekile yara li Moçimara leina la  
xaxwe ele Thebole, una le kxaihsadi  
ya xa xwa tek leina la xaxwe ele  
Thebole, Bana bao babe ba sena  
batšwadi xamekka. Byale bana bao  
bab~~e~~ bu duka. xa mmane ya bona  
kxasaboi le lengwe bonapa barera  
xo bolaya Thebole  
kxaihsaci ya Thebole o be a bolaya ke  
mahlo. Katsalsi le lengwe Thebole are

731

12

K34/97  
Ta ſaile xodisa ba ſala ba thſela ſehlare  
ha moroxong, Kanthe ſeelanę oya babono  
xe Thebole a boy a xodisa attoma xo  
opela are.

Ewe-we Thebole - Thebole bathſele ~~disane~~  
disane Thebole - Thebole  
Disane ſhano - ſhano Thebole

Tena Thſele xe a moſefdu are

Parara - Parara ha xo kwa rakhadi!

Parara - Parara ha xo kwa Makhatſe  
Xore a fiſla ka xae xe bare bamofa  
Boxobe ke moroxo ore a ke nyaka moroxo ke  
Ha fa boxobe feſla, ha xo ſasa banapa ba  
thſela ſehlare ka boxobeng. Xe Thebole  
a boy a ſeelanę a thoma xo opela are

Ewe-we Thebole - Thebole bathſele

- disane Thebole - Thebole

Xe a fiſla ha xae are ke nyaka maroxo  
feſle. Banapa ba bona xore Ola ba palela,  
Banapa bare batla mmolaya boſexs, Empas  
diſaba rſeo lſa polo [REDACTED] ya Thebole diſe

di verwa moseixox - Thebole a ile ma-  
 dišong, Thebole o be ana le meruka  
 molateng, Emfa yena oke a robala le  
 nywana wa bona Bošexo anapa a lšeа  
 meruka ya xaxwe a e apesa ngwana  
 yola wabonou. Bošexo Rangwane wa xaxwe  
 afihla a hlotielsa Meraka a ekwa a  
 mmdaya, yena athiba ore ke mmotaile.  
Xosasa xe balšoxa ba bona. Thebole o e  
Thepelata, a athoma xo matra/a! Xe  
 a ere keya ka nlong a humana a bolaike  
 ngwana: wa xaxwe, Bonu bale banapa  
 ba battoxa ba e kxaxela mošašana koo  
 kxakala ha dula bale tee. Xe Thebole  
 aile xo tsoma Tsélane ošalu a ke  
 tswale tefše ko mošašaneng.  
 hafšatsi le lengwe le ſsimikxope la  
 fihi la epela mošašaneng ore na'. xa  
 Se wena ngwaneshu, Iqya Ngaheng afihla  
 a laodisetswa Ngaka yare ofise, dikara  
 Mexomra te dipe, O difise, ere mola e le

7.31

15

K34/97

lse dikhwi bidu o di melse, otta moswara  
la fihla la di fisā. la fihla la opela la  
moswara, Thebole a saile xo tsoma  
xe a gaya a humana f selane a sexona  
affoxa a le tora a le humana a  
le phaphaxanthīsa ka selepe, affoxa le  
ngwanabō.

9

Masozana a mbedu i e kqai t̄adi yabona

E kile yare ele ba ſimane ba babati  
bana le Kgai t̄adi ya bona Banapa  
ba hweleka ke bor t̄swadi ka moka y ba  
ſa la e le dth̄si wāna Bohlatka bale lē.  
Ba flora bay a xa Mmalome wabona  
Kolao xa Serala xo du-la leyena  
xe ba fihla. Malone wa Bona  
byale anapa a ba amoxela xabotse  
a dila le bona, are ke kana ba  
Kgai t̄adi yaka. Xoba du lse

731

16 K34/97

Xwalya sebaka Banapa halena  
Malomie wakona Are ba feletsa  
bana ba xa xwe Mabele, Anapa  
a rera polane ya xo re baba  
babolaya, Akera le Mosadi waxaxwe  
Monna yola are, are babolaya  
Mosad are are so babolaya, Balsce  
Ottoxe le bona obo ise Kgole-  
Kgole, Mowe obonang xore batu  
tshebe xae, Oballoxle xona  
oboye xal  
Anapa are a Sele xosasa a  
Isixa, Attoxa le bona Basepela-  
basepela. Bafikla kxolekxole  
Mowe le yena a bonang  
xobana Ba tla jiwa ke dibala  
a ba hotela xona.  
Kanthe bana bana bao barile  
xe ba hoxa kowa xae batlo-  
xae Basweni Maswikana ama

731

17

K34/97

Ba ele ba a lalla Mowwe  
tseleng xofa xofihla Mowwe a ba  
Hoxelang xona. Mara bona bobe  
ba se tsébe xore oya xobalahla.  
Xe bafihla te lesakeng a ta hoxela  
Bana bale ba xoma ba ele  
ba fihla xae. Malome wa bona  
anakala hadie Kamaatla kabaka  
le xore cbe atséba xore Oba  
hoxelsé kgole-kgole le xae.  
A noma are le xosasa esale-isošxa  
a tsöxa affixa le bona. Basepetla  
Basepetla Bafihla kgole-kgole  
xo felá mola ba fihlileng  
Phabone. Kanthe, Xöre xebulloxa  
xae bahloki. Maswikana ba  
tséca, Marathana Amarotho  
Ba ele ba alahla tetsetara.  
Mola Malome wa bona abe

(1) ŋætig xelil bare baya xoma ka-xolola Morothwana ale ba humana dithšosí le Maxolle di a tte' kamo-kana xa ña di afeditse

Banapa ba limela basesats tsela Ho-xore na xal ke kae.

Basepela Basepela - tsalsí la ba la dikela. Yare mola ele bošekko-Sexo Babóna Mollo' otuka ka mošóla wanoka banapa bare are yeng kowa Mollong wola wa no tuba mola

Hicé Moše xa nota. Banaka Battixa basepela Basepela Babóna ba-sepetse - Sebaka Lese lelele telele ba sahlwe tafikha. Kowa mollong ke badutse ba sepe bano bona basa fihi' o mongwe are mollo wola ke ~~le bonce~~ ia kolo'. Babangwe bare obolela maka ke motseng.

131

19.

134/97 188

Basepela-Basepela baba ta bona  
ta fihla notseng.

Kanthe motse wouwe ebe ele  
motse wa Matsimekoope.

Xe ba fihla tshumanas le tsémekejé  
la mokgoko lo le tée amangwe  
ailo tshoma.

~~le tsémekejé le la la naipas ba tšea  
bona bale la ba hysela kate  
feverng hamouwe xo beso zo dula  
bana da Matsimekoope~~

la st, tšeet bona bale ba matsime-  
koope la labolaya la bai apeya  
la tšeet dinama tšeit babé,  
babézo ba diapile la dija  
la apeya bana <sup>ba</sup>ma tsémekejé  
Xe Matsimekoope a boyo xo tsoma  
ore dinama tšela di kae, la mokgoko  
la lave dixaan hamouwe polong  
Matsimekoope ale a xo tšwa xo

2.5

731

K34 | 97

Tsoma a tsea bana bale kaxose  
Tsebē aja. Kamotka a befetsa  
Moktekolo yola a noya afepa  
fina bale ba ba bagola yaba  
Konna taba bedi le Mosadi.  
Yare mola e lo-Banna, bavera xore  
re Swanetsé love re bolayé  
Matšimekgope ave xošale bona  
ba ele. Banapa bone geloz  
ele xosa sa Matšimekgope a Pann  
a tioxa a ya xo Tsoma xe a Ho xile  
Basala iba nyaka noxa ba e beya  
Kantlong.

Xe Matšimekgope a boyfa xo Tsoma a  
boyfa a sweni ngwanawanya a mo  
löketsé ka Sakaneng afihla a mmeye  
kha, nilong. Asatlochile, basala batša  
noxa yela ka e lökela ka Sakaneng ba  
nlisca nouana yola. Xe Matšimekgope  
afihla Kantlong a išwalela, na, boyfa

781

21

K34/97

a bofolka Saka yela, Nosa yeloo  
yanapa ya nksa. Hloko yabaloomai  
Kamoka xa bona ya ba bokuya.  
Kw, Kwa xal ~~xa~~ Matsemekgope  
xwa ſala Mokgetholo yola le Banna.  
le Mozadi yitse le ngwananyana yob  
Ba dula mola ſebaka se setelele  
Kalsatso le le ngwe xwa tswela  
le ~~Kimakope~~ le lengwe la Pitla  
lare keka baka la eng le dula  
le Mma warene na?

Banna bale ~~bale~~ le rena ke Mma  
warene, Mansiboya mola bonaa  
bale barobelsie.

etsemekgope le la la thuma.  
Hlo' yela la thaba,  
Basa ba eswa,  
Kamoka xa yona

131

22

K34 | 97

?

Molernaterni

Khile yare e le kxosi e lwala,  
Kxosicyeo ebe elwala. Kudu Kamatta  
Mowé isifileng dingaka kamoka, Ngaka  
ye ngwe ya napa yari: Dingaka kamoka  
re palekwe. Empa xona le ngaka koa  
Nokeng, Ngaka ye ke ngaka ya noxa.  
Ba napa barera xoya xo kse-ngaka yeo  
Kwa Nokeng!

Empa bare e Suanets'e xote eyo e  
See ke honna Kwa Nokeng.

Xosasa banha banapa ba floxa baya  
Nokeng. Gafihla ba opela, Ngaka yeo  
ka bodibeng bare:-

T  
Lemaléme re nyaka Ngaka  
Lemaléme re nyaka noaka  
Lemaléma kxosi ya lwd, lwala  
Lema-lema

Yona yare: xe nkants'a floxo le ka  
Sethsabe, Ba opela xape bare:-

73

K34/97

731

Reka th̄aba byang Lema-léma  
Kxosí ya lwasá Lema-léma.

Ya nth̄sa hloxo bare, lai-lai-lai--  
ba th̄sába ka mokana xa bona.

Bare byale re tlo diro byang. xe ko th̄sa-  
bile bona,

Kore xoasa xoya MaSaxana, Ratsoga  
xoasa xoya bona, balloxa bafihla  
nokeng ba thoma xo opelala nota  
yo ngaka bare.

Lema-léma re ngaka ngaka.

Lema-léma re ngaka ngaka

Lema-léma Kxosí e ya lwasá  
Lema-léma

Yona yave! Xe nka nth̄sa hloxo ie ka  
seth̄abe.

Ba opela bare?

Reka th̄aba byang Lema-léma  
Kxosí ya lwasá Lema-léma

Ya nthöa hloco bare: - lai-lai-lai  
 ba thöaba ka motona xia bona xabona  
 Bafilla xae bare na; re thöabile  
 Bare na vello dia bang xan no thöabi  
 le Masotana. Mmole.

Bare xosasa xaya fasiinanyana  
 - Baliorca batlora xosasa bafila  
 Nokeng tsafila bare:

~~Toma-toma - re nyaka ngaka~~  
~~Toma-toma re nyaka ngaka~~  
~~Lema-lema khosi ya lwalo~~  
~~Lema-lema~~

Toma yave se nka nthöa hloco mo-  
 we, te ka Sethsabe, bona bare:

~~Reka thöaka byang Lematema~~  
~~khosi ya lwalo Lema-lema~~  
 Ya nthöa hloco bare lai-lai-lai  
 Bafilla xae bare na;

25

K34/97

73]

re ~~thšabil~~ Bare na setlo diabyang  
Re pale tšive  
~~Tsweto twana Psware xo ja renatorte,  
bare: Na! xe lere re yaya xo pale tšwe  
Kopapa lena le bo buti ya bo buti  
ya lena lena le ka ja la boyo nayo  
byang, Bare na! re yaya  
Kopapa ~~tent~~ sesa ballocca;  
Sibale-Sibale Bafilla ba Opelela  
Ngaka ja noxa bare~~

Lema-tema re ngaka ngaka  
Lema-tema re ngaka ngaka  
Lema-tema kxos: ya lwala  
Lema-tema

Vare xe nka nthša hloko mowe  
te ka se thšabe, bare:

Reka thšaba byang Lema-Tem.  
Kxos: ya lwala Lema-Tem.

ya ntsa hoxa, hoto; ya ba ya e buie  
 Isa ka mtseng, yaboya ya alia  
 thebele, ya e kxophexa kantle baseke  
 ba thiaba ba kxotle tsala.

Babona Bodiba bo biluxa boriki  
 nyexa, yatsiva ya batatetse ba bang  
 barwala dithebelo tsa ngaka  
 ya nozo, Bafika xae balanga  
 Motseng wa xa kosi, Baba rela  
 gaphepelar bathakretse, Mekxotkwa  
 ne ella xa bedi xavaro.

~~Bafika ba e mta ka ntong ya  
 kosi, ya fika ya mokatsiva  
 ya mo atapa, Atwa a setse ale  
 petere.~~

Banapa bare, thaka ye kxadi  
 xae busetsa ngaka xae.

ya ba latetsa ya hoxa, Bangwe  
 barwala dithebelo Bangwe ba  
 Soko dkhomo Isa ngka. Bafika

Noteng ba e rola ba re xeba-  
re baya tloxa ya nthia dikomo  
kata noteng ya bafa kamoka xabon-  
na ya ba ellanthia battixa badi-  
xapa baya xas, Bafikha xae  
babu direla Mokete omoxolo-  
xolo babu thabetie kabaka la  
xore ba ~~disitse~~ koso.

10

### Monna le Morwa wa xaxwe.

Ekile yare e monna ana le morwa.  
Monna yola are xo morwa wa xaxwe  
are Dongka basepela-basepela  
tsatsi lanapa la sobela.

Bare mola ele boixco ba bona mollo;  
Papa xwe a napa are Sepela oye  
O koo mollo kowa! Morwa wa xax-  
we attoxa aya afikha kowa Mollong

28

731

K34/97

A humana xo dutse batho ba  
lo keletsane, Afihla are: nke le  
nthuseng ka mello bare:- Mollo wa-  
rena xa o tšewee otsoxa are ka mollon g  
wa ma felelo ahumana le bšemekgope  
la mokxekolo, Anapa a dula le tonca  
mota mollong Xe a dutse moswe mollo  
Obe a le béléla serumula sewe  
aka thšabang le sona. Anapa are:  
lau-lau-lai le serumella, le lšome-  
kgope le la ja opela bare:

Mollo wesu o ya ya rebobile

Mollo wesu o ya ya rebobile

No šimanyana yena are

Bopapa thšabang

Re blukile madinguana maja  
motha.

Bopapa xwe ba thšabang ba namela

29

K34/97

731

Sehlare sa moyo ba humana pharco  
ka Sehlareng sa moyo,

Atsena ka pharceng ase lekane a  
šadisa Maraxa, Mašemekgope are  
xe afihla a humana Maraxo ašese  
kantle, Asevara Maraxo a monna  
yola a moja Maraxa a we a ba a  
mmolaya a moja a mofetsa.

Mošimangana yola a bona xore ba  
botaille Popa are: Lenna ke tla ba  
loxela ~~gianā~~ a zo Abolaya.

Anapar a dira meropa a e lokisa  
a e beya kxorong. Ae letša a opela  
are:

Khiding Khuding.

Ke nyaka tau e lle Rarešako-

ta

Mašemekxope anoper are!  
Rowa!, Xomang lettalla kaa Tsatsila  
Morena, Momohla ke be ke sa ihita.

731

30

K34/97

Matšemekgöpe' ahlwa a xöla dintši  
a tlatsa dirotwana, Yare kalsalši  
la Morena e sole xo sasa a tšo xa  
a leša Meropa ya xaxwe

M. Matšemekgöpe' a tšwela a rwelé  
dintši, Aletsa Meropa yaxaxwe.

Aša duletsé xo lešé xo pula yanapa  
ya tloma ka ma thoko, Yanapa ore  
xo Matšemekgöpe' ale tsenang  
ka ntlong lešabé pula efihlide  
Banapa ba tsena ka ntlong,  
Mošimaniyana yola atšwa atšea  
lethalle a kxoka ka ntle atšea  
keleswika le le xolo a xatisa ka ntle  
atšea mollo' a thunassa xware  
rrumu-, Matšemekgöpe ka kuxaxare  
ore, Bare na le dumna ka lefe Mokgo-  
nyama ka ntallana eya ton, toma?  
ore- Etšwela ka mmakala motlopunya  
ka lešwana le tlomata pelo'

731

31

K34/97

Nlo ye la ya sura yata yore lore-lore  
Are ke le babilis le bolaya Papa kare  
lethaloka.

Ke moka xwa 15wela bangana ba-e-  
tšua konyeng befölkadadula molo  
Motseng teyena.

Katsatsi, le lengue a napa a floxa  
aya xo isoma, Xe a fihla kwa nasen  
a e phelisoy tan.

~~Katsatsi le lengue bananyana  
ba le ba sata ba utsa nakana ya  
Monna yolo, Xe bathona xo e tsea  
nakana ya opela yak:~~

Phyee - keya le dira phyee:

~~Nakana keya le dira phyee!~~

~~Aboya xo isoma a fihla xae a  
humana batuxile le Nakana ya xawé  
atloxa abalota abo ofihla xae xabo  
bona a ba humana bana le yora~~

32

731

34/97

Xe bare ba phylla Nakana  
ya se phumese.

Xe a fikha xabon a bo,  
bolša Batsiadi ba bona xore  
ba tsera Nakana ya xarwe. Batsiadi  
ba bona bare Mofeng Banwafa  
ya sesaxana yalpa ~~xolo~~ xoyena  
Are xotxa modwe aya Sedibeng  
a e phelša <sup>mo</sup> tau.

Xe ~~baba~~ <sup>mo</sup> ba eya Nokeng aba swara  
a baji

Banyana ba ya klongeng

Ehla yore ele Banonyana baya  
klongeng, bana le omongwe a lüwele  
fekkhe lekhwekhwe hanapa bore  
nomela xae na xare so nyake otli  
toga ore hakisca. Basepe-basepela

731

32

K34/97

ba fika dikgonyeng xe ba boyo re-  
tsatsa, la Sobela, Babona mollo  
otuka bare areyeng kwa Mollong,  
Battoxa bafika Mollong ba kokota  
Benye motse bare karave: Bonanyana  
bare bare re phirumaletswe, Benye  
motse bare ke ka xal letta robata  
Kanthe Benye motse bao e bei ele  
Matsemekgope, Bošerco mola baro  
betja, ka kwa le Bemekgope le re:

~~Melonko Melonko le rabetsé~~

~~Melonko Melonko le olserse~~

Ngutanyana yola wi le khwekhwe  
ax:

Hae-hae barobetsé

Moner: a khampi a ye Khaya!

Senonaotka baletkane ka meloko

Babangwe ba napa bare ore tlaka -

731

34

34/97

borökə xa xona solo nowe!  
Barobala xabedi akwa bare:

~~Hae-hae barobetse  
Monerikhampe ae khaya Smanso.  
ka baletkana ka melökö~~

~~Kanapa batsoxa ba tloxa basepela  
basepela Mofa Gale kxole-kxole,  
Malsemekgöpē a tsoca, are:~~

~~Melökö Melökö je robetse  
Melökö Melökö je robetse~~

Malsemekgöpē anapa are: Barobetse  
areyeng, Xe bare keyafihla bahi-  
mana, Sakale swele, Bathoga ba ba  
loti Kanthe Nakö gewe ba a tloxa  
xae bona babe basetsie ba nyaka xo  
fihla xae, baktirna bare tsese ng

181

35

K34/97

banamela sehlare ba bona bafihla  
xae ba xoma ba zwabile.  
Xe bafihla kwa sce bafihla bora  
re sunanotse xore xe kolaye wola  
a te go are Meloko le robotse.  
Bamotswara ba mmolaya bamaja.

Moselapya

12

Ekile ya re e krosi e na le Basadi-  
babararo, krosi yeo e ya e tsoma e bc  
laya dikraka byale mosadi yo moyya  
nyane, o be a e midisa kranka xotsa a  
nde a ditsutsa xa krosi ile xo tsoma.  
Krosi ya bona dikraka dilower yare  
kranka tsakha olja ke engg Mosadi are tem  
nya. krosi yaya ngakeng, Dgaka yare:

36

K34/97

731

loxa le ſika la phala o tla bôna  
ya ~~xtswitseng~~ dikxaka tša xa xo.  
kxoſi ya loxa le ſika la phala. kxoſi ya  
ope la yare

Šika la phala kxaoxa re bône

Mora tha ~~tha~~

Mora ~~tha~~ tha kxaoxa

yallènem dikxaka te mang

Mora ~~tha~~ tha kxaoxa

Macadiwa pele a feta le wa bobedia  
~~feta~~ feta le mpya ya feta yêna o  
rile xe are keya feta ſika la kxaoxa  
a we la bo dibeng. O beana le bana  
babu be di basadi bu le bababedi ba  
re ~~xo~~ yo morolo, pepula ngwaneno le yê  
xa kokowa xo o sete wa ja ma bilo  
ngwana a pepula ngwanabô batloxa  
ngwananyana aja mabilo, asepele -

7.31

27

K34/97

asepela are a ſetše ale kraufet  
le xa kokwaxe ana mela mmila a fula  
mabila are a ga name tše mmila a kwa-  
fula fula hudu kafase re ba bedi ngwana  
nyana a foloxa, moselapye <sup>ore</sup> nkhô mphê ngwana  
yo weno ke ethwanthwa ba tše le phe ta tše  
tše taxo e moselapye amota mosela ~~ba~~  
xé. moselapye ore ke tla <sup>ba</sup> fa bifula  
Putšane byona lomeaxo <sup>ngwana-</sup>  
nyana, are moselapye mpêngwanešo le  
dipheta tše fa. moselapye ore ke tla xo  
fa xe ro bâna, xe be bâna moselapye  
a xana xo mo fa ba deya ba tsama ka  
xa. Kokwaxe kare moselapye se  
pela oyo le ta dinonyana. moselapye a  
mafile mosela amo tše la difwara  
tše xaxwë ilo xo a le thšamony xo le  
ta dinonyana a bâla are

Sweya nonga swega nonyana

731

38

K34/97

Eke se moselapye le

swe ya / nonyana

Swe ya nonyana sweya nonyana E ke  
Se moselapye le Sweya nonyana sweya  
nonyana. moselapye amphi moselaxé le  
sweya nonyana ake tla xofa bo  
fula putukhe byo malome axole sweya  
nonyana

Are tsatsi le la ngwé a sa opela mo  
kxe kolo yo mangwé a mokwa asa ô  
Pêla. A ya a ba tsu kokowaxé are blô  
komala xo bu tsisa ngwana yo xase mo  
~~se la~~ Se lapye nikane are xe a ô  
pêla are xe ke se moselapye omphi  
le moselawaxwé antsé elá diffwarò le  
ngwanesho. byale xasasa bo kokowaxé  
bammutsi a xore omoselapyen a?ngwanany a  
ne are xase nna moselapye mosela

7.31

39

X34/97

Pye omphile moseba wa xaxure a ntsee  
yê la ngwanesso le ditšvaro tšaxaxane a re  
ke tla xofa ba fu la putšane byoma lome  
axaxane kokowaxwe a re oseye dinonya  
neng. moselapye are nna kasee dinonyane  
ng. ngwananyana are acee ba ito kasee.  
Moselapye a re ke kokowaxane batwala  
ne le diphosolo. Dapea pitša ya le bese  
bare re nyia xobona moselapye. Ngwa  
nangana a fofa moselapye u le keya fofa  
a wetlo ka xare xa pitša ya le bese  
a illa are-pye Pye! tšamakhura re hophile  
re di kwele:pye Pye'; tšamakhura re hophile  
re dikwele. Moselapye amapa a  
hophile, Motloholo wabona ašalo  
shiketile kudu ka matla.

Byale a swana le bollo ba  
fangwe. A sesa sengwa  
moselapye.

31

40

Mašilo le Mašilwane

K34 | 97

13

Ehile yose e basimanyana ba badi  
ba disa dikromo, Byale dikromo  
o, tsabo Mašilwane dibe dile bolse  
kudu, diphala tsabo Mašilo.

Mašilo a napa a thsebaza Mašilwane  
anata xo Mmolaya xore a sete a  
disa dikromo tsela ale tē.

Bonapa bare bare ba disits' Mašilo  
Are areye sonwametsa ka pelseng,  
Battoxa bafihla nokeng, Mašilo  
are nthsware ka makatō, Mašilwane  
a swara. Mašilo anwa a kgolwa  
Mašilwane are byale Swara nna,  
Mašilo a mošwara, Are a Sonwa  
a motgoromeisa ka kowa pelseng a  
hwela ka kowa metseng.

Byale xe a thakgotsi are ke mmolailo  
a kwa Nonyana e opela ere:

731

44

K34/97

731

Mašilo o bataile Mašilwane  
a bona kgongwana tsabō  
Mašilo obotile Mašilwane a  
bona kgongwana tsabō

Byale a thoma xo thioxa.

A Swava Nonyana yela a e  
bolaya. Bottoxa a napa dikomo  
a ya xal are kgane Nonyana  
yela e twili. Akwa e thoma  
xo opela yare!

Mašilo o bolaille  
Masilwane a bona kgongwa  
na tsabō

Mašilo o bolaille Masilwane  
obona kgongwana tsabō  
A e savana a e kgatla ka Maswika.  
A oxa, Sulee a fihla le Serong,  
A bona Nonyana e setše e du.

42

784

K34/97

diphaleng ūā le ūōrō a e sunise  
a e epela ka molēng.

Afihla ka xal a hluela dibomo  
ka ūakeng.

Nontana yafihla ya dyla Mafaleng  
a le ūaka ya thoma so opela yare.

~~Masilo o botaile Masilwane  
a bona Kgongwana ūabo  
Masilo o botaile Masilwane  
a bona Kgongwana ūabo  
Pa'ka xal ba napa bale: ūe-letsang  
xore nonyana ereng, Mongue are ere  
Masilo o botaile Masilwane A bona  
Kgongwana ūabo.~~

Xe Masilo a lene ha xal fare xoye-  
na, Masilwane o kae? Abe e gall  
~~bale~~ ke saya Xonwa mlese ka pelsen,  
a se ga boyo. Bameyo ba suna  
ma Masilo Ba mmolaya.

731

43

Haphoofofo

K34/97

14

Chile yare é le dipoofofo di dirise  
Sekgobono sa tuto, katsakö le lengwe  
dipoofofo: isä napa isä flora isaya  
xo tsuma, - Xe diile xo tsuma Motkek  
lwana. o, sala a isäa maloko ationo  
Biphoofofo: isä vera fore di Swana tsé  
xore di bolayé. Selo' Sewe Se tséang  
Maloko o tenu. isä napa isare xo  
Swanets. xore xo sala xo tilile fan.  
Isä flora isaya xo tsuma fan ya sala  
e letile Maloko,  
Motkekolwana o swé lela, Motkek  
lwana yoo o be ana le Nosela.  
Xe a phia, fan yare;

Makxolo-Makxolo ke tenu  
le tséang Maloko arenal  
Motkekolwana ore:- Rowa e kere ke  
Heno lopa-lopa xo Senene,

44

731

K34/97

Anapa a swerena le fave yela balua - balua, Motsekolwana a e betha ka Nosela yase: bura - bura, ya wela fala fave. Are molo a e bolailo a ema molomong wasaka la tsoma a opela one.

Maphooftlo ohle, Mamosetta thou

Boyangi ka mope, Mamosetta thou

Le bo thou ba bize.

Mamosetta thou

Le bo akwe' ba boyo  
Mamosetta thou,

Biphooftlo Kona xe di tsvela Bo tsvela di opela dire:

Moribi, Moribitha,

Re yo ja kxole mitha.

45

K34/92

731

Moribi-Moribiblo,

Re yo ja txele metha.

Xe diphoöfölo di fihla tsä huma-  
na. Iau o huile.

Diphööfölo tsä makala xore na,  
Xe xo to tailwe. Iau re no dia  
byang.

Xo sasa tsä napa tsare xo sala  
Iau. Slou e da sieké Mokxeké wa-  
na a tsawela, Iau yare:

Makxolo-Makxolo,

Ke le na te rieang malökz  
arena?

Mokxekolwana are, Rowa e kere  
ke Hano topa-tora xo senene,  
Bnapa ba Swarana, Mokxekolwana  
are Slou yela ka morela Ninga--  
Hau yela ya napa ya hwa-

731

46

K34/97

A ema molomong wa lesaka a  
opela en:-

Maphoofolo a file, Momo-  
setta thou

Boyang ka moka, Momo-  
setta thou

Le bo akwe ba boyo  
Mamasetta thou

Tsona tsä tswela dl opela dire:

Moribi-Moribitha, Reyo ja  
Axelametha

~~Moribi~~-Moribitha, Reyo  
ja Axle metha.

Tsa fihla tsä humana thou & e  
hlide, Tsa Habesa xor na,  
xe xo botaliwe Pan le thou retlo  
dia byang. Xosasa, Isare &  
Sale Nkwe, Akwe ya Šala.  
Mokxekolwana a tswela,

7.31

47

K34197

Ntwe yare:

Makxolo - Makxolo: ne  
lena le felsang  
Maloko arrena?

Mokxekolwana are: Arowa, ke be  
kere ke tha no topa-  
topa so seneme.

A. Suparana le ntwe yela,  
A epetha ka moseia a bolaya.  
A ema molomong wa le ſaka  
a opela are:

~~Maphoofto' ohle: Mamo  
- sella - flou~~

Boyang ka moka, Ma-  
mo sella flou

Le bo More ba boye  
Mamosella flou.

Le bo Kxokong ba  
ba boye, Mamosella  
flou.

731

48

K34/97

Le tsôna tsâ tswêla di opêla dire:

Moribi-Moribihla, Reyo ja  
kxelemetha

Moribi-Moribihla, Re yo  
ja kxélemetha.

Tsâ humana Nkwe) e twile

Tsâ thoma xofnata la xore no,  
rello dia byang xe faw, faw, le  
Nkwe di bolalilwe.

Xosasa tsore xo gola kxokong.

Xe diphoofto di lloxicô dillo

Boma, Motke Kolwana a Biela  
kxokong yane.

Makxolo-Makxolo, ke  
lenc le tseng maloko  
ore: Rowa, kebe kere

ke lla no lôpa-lôpa xo senene

Asuarana le kxokong yela ba-  
lwa, Ab bolaya kôkong yela ka -

49

K34/97

731

Mosela. Motsekoluana wole, a  
e ma molonong wa le ſaka ore:

~~Maphoofolo ohle, Mamo  
Mamasetta thou  
Boyang ka motla,  
Mamasetta thou  
Le bo mmulta ba  
boye, Mamasetta thou  
Pv Psona ſcu tšwela dire:  
Moribi - Moribihla, Reyo ja  
kxel metha,  
Moribi - Moribihla, Reyo  
ja kxel metha.~~

Isa humana txokong e twile, Isa  
sesa ſe ba zore na, xe xo twile  
diphooftolo tamotia retlo dia byam  
Xo sasa bare xo tla ſala mang?  
Mmulta ware xo tla ſala nna,  
Isa ſoxa xosasa "xwa ſala mmulta

50

731

K34/97

Mmutta ore tella modirelo potane,  
Mmutta cinapa a tséo Monti a -  
ohla di thapo, Mokxekolwana a  
napa a tswelela, Mmutta are:

Makxolo-Makxolo, ke le-  
na le fësang matikò  
orenàp Are Aoua

Kebe Kere ke tha nore tópa-tópa  
~~so Sanese.~~

Mmutta ware ellang monie koko  
re valokeng, Mokxekolwana aya  
kowa xo Mmutta.

Mmutta ore tséang thapò gewe  
le nkxokeng, xe here: yooo-koko  
le ya nkxama, le nkxokolle.

Mokxekolwana a napa a dumela.  
A kroka Mmutta, Mmutta ware.

ke yahua keya hwa, Mokxekolo,  
a mmofolla, Mmutta a bfa  
Mokxekolwana, Mokxekolwana are

731

51

K34787

Keyahwa - ke yahwa, Mnutta a mmofolla. Mokxekolwana a bofa  
Mnulta, Mnulta are ke yahwa - ke ya-hwa. Mokxekolwana a mmofolla.  
Byale Mnulta a bofa Mokxekolwana,  
Mokxekolwana are, keyahwa - ke yahwa, Mnulta a more.

Swine - Swine - Swine - A mmotay.

Mnulta a tsä Maphoofolo are:

Maphoofolo ohle, Mamose-tla thow.

Boyang ka moka, Mamose-tla thow.

Maphoofolo ohle, Mamose-tla thow.

Boyang ka moka, Mamose-tla thow.

Pöna tsä boyo di opela die:

731

52

K34/97

Moribi - Moribihla, Re yo ja kxele  
metha

Moribil - moribihla, Re yo ja  
kxelemetha.

Ts'a napa ts'a fihla ts'a humana  
moji wa Maloko a bolailwe.  
Mmulla ai thela ove:

Ekuwa nna Mmulla morwa,  
Maschana, hwo  
dehu ke ~~theba~~ ta thota  
ta mpya ke hua kie  
likile.

Ke moka di phooflo ts'a fuwa,  
Mokxekolwana wola, ts'a moja ts'a  
lima Mmulla morela, tsare kewa  
di phooflo ts'e di kxolo.  
Mmulla wore di sao boni <sup>wa</sup> ts'e uits'w  
a Morela wola wa sua.  
Mmulla wore o saja, xwa ts'welela  
Mokhudu, Mokhudu are nngwathole,

731

53

K34197

Mmutta eve, aowa monna mokhudu  
ke nama ya diphofolo, O kaya wa  
di bosa wane Mmutta o utswi-  
tsé Mosela, balla ba mpolaya.  
Mokhudu are:- aowa monna ke  
~~tsé~~ tenna, Mmutta anapa a  
mangwathela. Mokhudu a ja-  
are zoja a flora le mollo, a fitta  
tseleng do tima ka mane, a  
kornela xo Mmutta are mollo  
wola o timile, one nngwathela  
xabedi, Mmutta are nnakho,  
Mokhudu one se o nkxanetsé  
ke Haya ke bosa diphofolo.  
Mmutta ka xo thwaba diphofolo  
a mangwathela.

Mokhudu se a flora kowa a lä-  
ma a operak are:-

A hee-ee-- na reja ma-

54

731

K34/97

thsa-thsa-kura a bo Mmutla  
Mmutla o ubwitsé Modela.

Diphoo-folo tsá napa tsá kura  
Mokhulu xe a opela.

tsá kora tsáya xo Mmutla  
tsá o dikane tsá ka ntlong ya óna  
Mmutla ware ntése ny ke twele  
ka ntlong yaka. Diphoo-folo,  
tsáre die sa le letsé Mmutla  
watsiva wa thsába. Tsá o  
kitimisa, Mmutla wa di ſia  
wa humana, Mamahlö-a-khutu ole  
ka mole teng, Mmutla ware.

Mamahlö-a-khutu e ſiva mole teng  
batho baa thsába.

Mamahlö-a-khutu a ſiva mole teng  
xwa-ntése na mmutla, A tsena a  
khutula mahlo a ke tia Mamahlö-  
a-khutu a khutula mahlo.

731

55

K34/97

Xe di-phoofołō di fihla kowa ~~o~~  
Mmutla dine kgane ke Mamathō-  
a-khutši ūane: Mamathō-a-khutši  
xa se wabona mmutla a felā  
mowę mmutla are o satšo  
felā xana le honu-honu.

Diphoofołō ūā lloa ts'a huma-  
na. Mamathō-a-khutši a khutši-  
ūse mahlo kowa ~~kxatša~~<sup>ka</sup> ~~le~~ bare-  
-e-ukane o khutši ~~le~~ mahlo  
mowę Mamathō-a-khutši?

Mamathō-a-khutši are mmutla  
o nthiitše ka mole teng wak'a ~~o~~  
a ūala a ūena ka xare,

Diphoofołō ūane re xomile!

Xe di fihla mola mole teng ūā  
humana Mmutla o ūwell o  
thšabile.

Xe mmutla o dutše o thšaba wa-

731

56

K34/97

humana ſau e rulela n̄t̄o  
yare exeng kele rule diſenig  
koko! ſau yare, o ka nthusa  
Mottordolo.

Šau xe ifo tſoma e boyā te  
diorama, ipona ejā tsā xo nōna  
mmutta waja tsā xo, ólā.  
Katsätsi le lengwe mmutta wa  
napa wa rulediša ſau.

Xe ſau e dutše e rulele  
Mmutta wa tſea Gepikiri wa  
kōkälēla mosela wa ſau,  
xe ſau ere empolaelang one ke  
xo nth̄a dipat̄ane. kowa e mo  
kokolets̄e ya nth̄a nama ya  
xonoa ke ja ye we koko a re  
a oua wane yeme down  
Mmutta wa nth̄a kaswele.

Šau yare kxane kenna-kenna  
yaka ya twela kowa xo dimo

731

57

K34/97

xa ntho.

Mmulla wa buva ~~fan~~<sup>Tau</sup> nyela wa  
tséa. Bettalo le la wa ~~ce~~  
apare, wattoza warja dithswen.  
Wahumana di dile byalla a  
wa ~~fiha~~ ware.

~~ilakalso - llaka~~  
~~tso~~

~~tba ferehla byala byola~~  
~~ka diatla.~~

Xave xa dithsweng ~~tséuwe~~ xo  
be xona te ~~tsengana~~ e  
nyenyane ya xobotarya ke  
mabto e Saba xal.

Xe dithsweng tsé dingwe dile  
xotsome, Mmulla o Saba  
o ekwa ka te Halong la ~~Tau~~  
o Opeta ore:

Renna mmulla motona

131

58

134/97

Kefanya Phini le Tau  
Kenna Mmutta motora  
Kefanya Phini le Tau  
Nyawangnyama ye fa ya tha ya  
botsa ke ding-we kobane xa  
le x Tau ke Mmutta  
Bese diko go tsao see kgo'we  
tsare: onyaka xore bo laisa  
Tau ore / ke Mmutta obolela  
maka,  
katsatsi le lengue le xona  
ke dile xo tsoma, Mmutta  
o sala o elswa ka le Halong  
la Tau, o opeta ore:

Kenna Mmutta -  
motona

Kefanya Phini le Tau.  
Kenna Mmutta motona &  
Kefanya Phini le TAU.

59 731 43

K34) 97

Tyale bare xo le-moxa xore  
Selō Leo xa le fan,  
Banapa farera xore ba Swane  
ts'e xore ba bolayé Mmutla  
wola mosexore,  
~~Baolalela~~ mosexore, bare ba  
Sore bafu o swara, Mmutla  
wave ~~if~~ Xoro-xoro-- ka kow  
le Malong la Nau wa na-  
pa o thsabile ts'e se sa o  
bona.

Phšweng ie Putsane '15

<sup>oph</sup> Phšweng e file ya hxopela  
Putsane, jave Mphelisetse bo xwe-  
ng. Putsane ya re xo lukile  
Malone. Xasasa ba tsosa ba  
lutisa Mefaxo ya xo ya leelong  
Banapa ba tsosa ba Moxa,

60

7.31

K34/97

Xe bale tselenq Thšwene yare  
ore lahlé Maxobe, Motloholo,  
Potsane yare xofukile.  
Thšweng ya nthša le swika  
a lahlá. Putšane ya <sup>w</sup>lahla boxöbe  
Ba le tselenq, Thšwene ore  
byale ke ja~~x~~ ke kogketsä  
Putšane. Thšwene ya ja ca kong-  
ketsä Rutsane, Ya mo cumisa.  
Ba sepela ba fihla Moronq Thšwene  
yare xere fihla kowa, wena ore  
Matatalá a ka Una de llare  
Khulong-khulong tsaka.  
Xe bafihla kowa moronq Putšane ore  
Matatala a ka! Thšwene yare:  
Khulong-khulong tsaka', xe bafihla  
Thšwene ya ja Isaxobutšwa, Putšane  
ya ja Makaka. Yša sepela Isä Sepela  
Isä humana moyo Se llare sa moyo  
Thšwene yare xo Putšane,

61

731

134/97

Mothaxdo, sehlaré sewe sa moyo o ya  
o bona yare e, Malome. Yare xere  
fihla bona boxweng, xe kere ke-  
yahwa - ka yahwa o kitime otte o  
nkepele medu ya sehlare sewe  
otte. Ophe yona. Putsane yare ke  
kwele Malome, xe bafihla boxweng  
Thévene e bona xore bananya  
ba nyoko Sola. Thévene yare ke  
keyahwa - ke yahwa, Putsane ya flora  
ya ya xo epal Medu yela ya moyo.  
Xe Putsane e boyá ya humana.  
Thévene e lle boxobe le bananya  
na di feditse. Nakó yewé e be  
e le xosasa, Mantseboyá le xora  
xe Thévene e bona xore bana-  
nya ba nyoko Sola yare  
keyahwa - keyahwa, Putsane ya  
flora ya ya xo epal medu  
yela ya moyo, xe e boyá le

Medu ya Sehlare yare Boxobé  
ke llé le Bananyana ottatta o  
eja ka mantsébaya.

Mantsébaya le zona xe Thawene  
e tóna xore, Bananyana baj  
nyaka xo sola, Thawene yare  
kerahura-ke ya hin.

Pulsane ya flora ~~ya ya~~ xo epa  
Medu yela ya moyo ya boyo  
ya humana Thawene e llé boxobé  
le Bananyana di feditsé,  
Thawene yare ottatta o eja ka

Mantsébaya boxobé re feditsé

Pulsane ya flora le xo laela ya sesa  
laela, Pulsane ya fiha xae ya  
a nexela Mmulla tsé. Thawene xe  
baill boxweng.

Thawene a felsa dikquedi tsé  
pedi boxweng, kaya bororo ya boyo  
xae. Ya txope Mmulla xore a ye

731

63

K34/97

le yona boxweng, Mmulla ware xo-  
 lo bilo Malone, Tsānapa tsāxa di  
 lo kida Mefaxo ya tsōna xasasa tsā  
 thoxa tsā ya boxweng bya thšewenę  
 Xe bate tseleng thšewene yare  
 are laħla Maxo bē, ka xo bane  
 Putsāne o be a genexe lī ē Mmulla  
 tsā thšewenę xe baile boxweng.  
 Thšewene ya thšā le swika ya  
 tabla, Mmulla ta xo tseba tsā Thšewene  
 le yona iya nthā le swika ya laħla  
 Matħutšong Thšewene a nthā boxbe  
 are keja ke konketsā Mmulla.  
 Mmulla le wona wa nthā bya  
 yona, le yona yare le nna keja ke  
 konketsā Thšewenę tgħajka ŋetto!  
 Thšewene ka maltepe ya ngala  
 bo xebi tgħola, Mmulla wa ja ole  
 lee. BaSepela basepela, bafihla

Moxong Shuene yave o watuwa  
Mothxolo, xere fihla mola moxong  
wena ore, Matatata a ka nna ke  
tlane khulong - khulong tsä.

Xe ba fihla moxong, Mmutla  
ware khulong - khulong tsäka  
Shuene a ngia fe xofa mano  
ale aja ke Mmutla fella.

Kasipela - basipela ba pumana  
Sehlare sa moyo, Shuene ore  
Cwaobona mohare we we?  
Mmutla ore fe ya o bona Malone  
Ytre xere fihla koua torweng.

Xe kere Kesa hwa - keyahwa o  
titime - o epé medu ya sehlare  
Sewe elle ompha, Mmutla ware  
zolokilo kamoka tsé le mpotsang  
Bane ba sale tseleng Mmutla  
wane; Malone: Ke le - belse the -  
khwana ofaka ya motsoko mola

7:31

65

K34/97

re beng re dulše xora. - Malome  
wa xaxwe anapa eve, xo mela  
moxaxo oye o e tsib,  
Mmutha wa fihla wa epa medu  
ya Schlare Seta! ya e khutiša  
ka mokotaneng wa xaxwe.

Ya xora yfa fihla yfare ke e  
humane. Malome.

Kanthe e ba e ile epa medu  
yela Schlare Sa moyo.

Xe ba fihlii bošwang xe  
Shwene. ~~e bona~~ xore bananya  
na ba nyaka xo sola borobe  
yene Ke yahwa - keyahwa -  
Mmutha wa nthiñ medue yela  
yo xaxwe wane tšeá.

Shwene a katala à ngala  
le ka dijo xwaaja Mmuto le  
bananyaana peda, yena a thlu  
le Nata le tsatir ka moka.

66

731

K34/97

Ka mants'eboga le zona xe  
e bona xore bananyana ba  
nyaka xosola / afane:

Mmella wa nthā niedu wren  
tsea. Thswene / o ngala a efe  
xwaja. Mmella le bananyana  
Mants'eboga le zona xe e bona  
xore bananyana ba nyaka x  
sola yare.

Mmella wantha wone tsea,  
Thswene ya se ke yaja ya tula  
kattala.

~~Poses~~ mola batho ba robets'e  
Thswene ya thets'e Mmella yane  
~~aveye~~ <sup>xo</sup> uisa pudi kasateng re  
e bolaya, Mmella wone wa  
xowela <sup>le</sup> <sup>kamatta</sup> ware, Malome-Nang-

731

67

K34/97

e ka ntoma.

Thivene ka xo swaro ke thata  
ya tséna ka ſákerig ya nthia  
Pudi ya Rhókó, yare xo Mmetta  
thisa mphaka wouwe ke e bola-  
ye, Mmetta wa ole ketša ka  
lenalo wone xo boxale.

Tháwene ya o tsea mphaka ya  
e bolaya ya ejá ya efelsa  
Yare xo felsa xojá ya tsea  
Marapó ya e pela fase ya  
tséa Mokxopa wa Pudi yela  
ya o ala ka fase xo lexoxo  
ya o robala xodimo.

Yare e sale xosasa yakwa  
bananyane ba tsoxa bayá xo  
síla, Mmetta wa tsoxa wayá  
xo lidisa. Yare e dutše e ta  
lidisa ya opela kosa yare:  
Moxwe ofolaile Pudi.

731

68

K34/97

Pudi ya phōkō,

Phōkō ya maledu

A tīca marapō a yona  
a a epela fase.

Mokxopa wa yona a o  
robaka xodimo

Mmutla ware o sa osela ihwene  
yare pha-phara, bokong ya tsora  
ya theletsa xone Mmutla oreng  
yakwa mmutla one. Maxwe o bo  
laila Pudi ya Phōkō, ihwene  
ne ya tsora ya thšaba ya  
napa e saile le sekgata.

Xe mmutla o tsora wa humana  
ihwene e thšabetsae xae.

Ihwene kse e fihla xae ya kwe,  
ke basadi bare o lebhyexa o thšab  
noxa.

Katsatsi le lengwe Mmutla wa  
Nakana le basadi ba xabo ihwene

731

69

K34 Fg7

baya nokeng, yere ware xo bona  
na, Phšwene e thšabang xe e sa  
je mahlatšwa? Bare, na xa o bo-  
ne noxa ye we ya mowe xo dimo  
xa mohlatšwa na? Mmutla ware  
noxa ve tula ka hlöxo xa sese  
lo, ya napa yore ka tšalsi le  
lenowe <sup>wa wa</sup> bolya noxa wa e  
Phšwene xanthša xo dimo xa mohlat-  
šwa. Tselenq ya basadi ba xabo  
Phšwene xe bayo nokeng, wa  
khula kxaliswi leiseka, wa della xonia  
xe basadi ba xabo Phšwene bae-  
sa tšwela kowea kxole. Mmutla wa  
tsua sexoteng waya kowea Mo-  
hlatšweng, ware mola ba fihla,  
ware lere, Phšweng e thšabang xe  
e ilo mahlatšwa? Bare, na noxa  
ye we xao ebone, ware noxa ve  
tula ka hlöxo. Mmutla wa namela

731

70

K34/97

swa e tula ka tlora<sup>noxa</sup>, yare fave  
yare, bura-bura, Basadi ba xabo  
Thšwene ba humana e kare  
Mmulla o e balaile.

Xe ba phla xae by kweza thš-  
wene bao o le bhyera o phala  
ke mmulla, Mmulla ke monca.  
Thšwene ka xo thšoba xo lala  
Khang yare re libi ya xosasa.  
Xosasa o tlora ba humana  
noxa ya Mokopa e namets'e  
Mokopwa, Basadi ba xa bo thšwe  
ne bare namela, Seline e tula  
ka tlora. Thšwene ya namela ya  
re, Mokopa ka tlora tsea okwe.  
Mokopa wane o mone, Are tsea  
okwe, Mokopa wane o mmone.  
Thšwene yare fave bura-bura  
ya hwa, Basadi ba xo Thšwene ba  
xola Thšwene bya xae bayo ba

731

71

K34/97

mo epela, le bo ŋexo, Battixa boyo  
ba bɔtsa Monulta xore thšwene  
xore o twile, Monulta a thšaba  
dilhabeng a ye Mabaleng, a thša  
ba xore batta o biletša di noxa  
bare a diffle.

Basadi ba ba Raro 16

Ehile yave ele basadi babaro  
bana le monna, Basadi bao o  
mona o be a sa balexie bana.  
Ba basadi ba balexia.

Monna o boyo Makxoweng a humana  
ba ba bedi bana le bana. Are  
xe a nomela Makxoweng are le  
Sale le balexia. Maxotto le Maxo-  
kobu, Bale ba ba bedi ba xoba  
le bana ba balexia Morotto le

281

72

K34/97

Maxokobu. O mongwe a belexa Maxollo o Mongwe a belexa Maxokobu a mehlaka majaleng.

Mosadi wola wa xo sebelexe, a belexa Ngwana wa ngwananya na, Omobots - bolser kudu:

Xe monna a boyo Matšaweng a humana Mosadi o mongwe a belexile ngwana a Selekxa ka baka ta xore a ba laetse xore ba belexe Maxollo le Maxokobu, yena a belexa ngwana a tsea Motlwa wa Mohlono o Motoko telamwe thodumeng. Motlwa wa Sobelela, Mosadi a ſitwa xo nthša, Atloxa a pepula Ngwana wa xaxwe a tſena tſeleng a ya xaxabo, xe ale tſeleng ia humana Kubu le kwe na tſare na oya kae mma?

73

K34/97

731

Ave heya xae., Sare that Hiso  
ngwana mowwe re mmone, aya  
xo tsôna a dîfa bôa humana  
ngwana o mobotsé - folse kudu  
kannotta tsafe, Retta xo sâ le-  
lo le ngwana mowwe wena Slepela  
xal, off omo tsêele bôsobé.  
Mozaadi nola a tloxa, a ya  
xal a fibla xas a/apeiga bôsobé  
a tloxa a fibla Koya bodibong  
a opela ave!

Kubu le kweni wee.

Nke le motlisé remmone  
Kubu e tsiva bôdibeng  
Le motlisé re mmone  
Le bo nkwe batsive  
Le motlisé remmone

tsôna xe die tsiva tsa opela

731

74

K34/97

Opela tsare:

Íšéke-Íšéke re binela  
Kwena

Íšéke-Íšéke re binela  
Kwena

Ísa monthša itsa mofa Marx  
a mo lesa a khora,  
Bahlua - kova tsabeng. Mota  
e le Manthapama. Sane xo moso-  
di wala, wena emalliso  
tsó be Kamelha xo ba xo  
fihlelo ngwana yoo - a zota  
A zomo aya x e afihla a  
peya, xosasa a tsoka aya  
tsabeng a fihla a opela ave.

" " " "

" " " "

" " " "

731

75

K34/97

" " " " "  
Pöna tsäre xe di opela tsäre

~~Pöna tsäre ngwana wala tsä  
molesa kantle. Marwe a  
molesa a khora, bahluwa ka  
kowa mgesetane ka moká  
manthasama bare xo Mosade  
wala Sepela xal o tisë boxobe  
xo sasa,~~

Xo sasa a tsöxa a apeya boxobe  
a tsöxa a fihla kowa bodibeng  
a opela are:

731

76


K34/97

" " "

" " "

" " "

Sioma-xe di etšwa tsā opela  
tsare.



Da monthša tsā mofa tsā a  
moleša a khora, bahlwa kowa,  
tsare manthapama tsare Sepet  
xae, allora aya xal.

Kanthe Monna o mongul o a  
Monna, Monna yoo o be arema  
Manti;

Hfikha xal a e nexela monna

731

77

K34/97

wala wa xo kokotela ngvana motse  
are, Na monna xe o dyo-  
lahla ngvana wa botse-botse  
wa viwa, Maxollo le Maxokubu  
a methapa o kwa base na?  
Otlo ore xosasa xe a thoxa aya  
kowa nokeng o malatela otla  
Mmona xore na o dirfang.  
Xosasa xe mosadi a thoxa a  
ts'ea Selepe a kolutela abon  
a fihla kowa nokeng a opela  
are.

Akwa ts'ona dire:

731

78

K34197

A Catalata ka te boló la nota  
ave di esa kettile ave phoso  
ave ke dibone tsáve ka  
melseng subee-

Mosadi<sup>v</sup> wola atloxa a ya xal  
Xosasa le xona, xe mosadi  
wola xe a eya xofa ngua-  
na maxolle.

~~Le xora a filha a batalha  
Ka le bato la nota  
Mosadi a filha o opela ave~~

Sona tsä tsiva di opela dire:

7:31

79

K34/97

Ts'a tswa di moswere. Mosadi  
a fihla a moleša,  
tsare basa moswere. Monna  
yola and ~~photof~~ ave ke mmme  
byale a nyaka xo mosware  
kore attsobo le pena.  
Kubu le kwenza tsare ka  
metseng Sobel.  
Ts'aba tea mists'a ts'a monthse  
tsare, yena <sup>on</sup> suwe o ka semmo  
ne.

Xe ebane o nyaka xo ts'ea  
ngtuania wowe. Sepela oye  
o bolaye Maxotti le Maxokobu  
a le 'a kato o Nakoma o ts'ea  
ngwan a wowe.

Xe monna wola a fihla tsae  
a apuya di kôkôvo, a di ts'ea  
a m'selela Maxotto le moxotoku

731

82 \*  
K34/97

ale.

Arc mola a Tsafa Monna wot  
a ts'ca le thale a befa ka  
mola nte a ts'ca mollo' a  
ts'ca ntlo' yela Moxetto le  
Maxokobu ale a sua kamoka  
ka kowa mong.

Ke moka a napa a fihla a  
botša Mosadi wola xore a  
botše, kubu le kwena xore  
o bo pale tana bale kamoka  
ts'yle Mosadi wola a fihla a  
dibots'a xore Monna wola o  
bo laile tana bale  
Ke moka ts'afa Monna wola  
ngwana wola.

ends End. S.731